

t67_tops_3 (TMHD-
wCbD7PD4WDU37REEDIqmwwmh79Zerjr)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tsep_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v1_tsep_1 X1 X0) \wedge (m1_pre_topc \\ & X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X1))) \Rightarrow ((X2 = X3) \Rightarrow (k1_tops_1 X0 X2 = k1_tops_1 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (l1_pre_topc X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v2_tops_1 X1 X0) \Leftrightarrow (k1_tops_1 X0 X1 = k1_xboole_0))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v1_tsep_1 X1 X0) \wedge (m1_pre_topc \\ & X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X1))) \Rightarrow ((X2 = X3) \Rightarrow ((v2_tops_1 X2 X0) \Leftrightarrow (v2_tops_1 X3 X1)))))) \end{aligned}$$